



CRNA GORA
JU DOM STARIH
» GRABOVAC «Risan
Broj: 01- 1226/1
Risan, 26.06.2026.godine.



Писарница - ЈУ Дом старих "Грабовац"
Рисан

Примљено: 16.07.2026				
Орг. јед.	Јед. клас. знак	Редни број	Прилог	Вриједност
01		1226/3		

UGOVOR O NABAVCI ROBA

između:

1. JU Dom starih "Grabovac" Risan, PIB 02012839, ul. Vasa Čukovića bb, Risan koga zastupa direktor Srđan Dragomanović, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)

i

i

2. Dobavljač: „Jugopetrol „Akcionarsko društvo za istraživanje, eksploataciju i promet nafte i naftnih derivata” Podgorica, PIB: 02013258, Ul. Stanka Dragojevića bb, koga zastupa direktor Vasileios Panagopoulos, s druge strane (u daljem tekstu: **DOBAVLJAČ**).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku Goriva, broj: 117090 od 09.06.2026. god.;

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke br. 01-1225/1 od 26.06.2026.godine;

Ponuda ponuđača: „Jugopetrol „Akcionarsko društvo za istraživanje, eksploataciju i promet nafte i naftnih derivata” Podgorica broj 165088 od 16.06.2026.god.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka potrošne robe- Gorivo, prema Postupku za javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe broj 117090 od 09.06.2026. godine i Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: br. 01-1225/1 od 26.06.2026.godine i prema ponudi Dobavljača.

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporučuje robu specificiranu članom 1 ovog ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe

prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude broj 165088 od 16.06.2026.godine, a koja će se korigovati prema tekućim cijenama važećim na dan preuzimanja robe u skladu sa Uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata ("Službeni list Crne Gore" br. 40/26).

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ugovor se zaključuje na procijenjenu vrijednost predmetne nabavke u iznosu od 16.529,00 eura bez pdv-a, pdv je 3.471,00 eura dok je ukupna vrijednost ovog ugovora sa uračunatim pdv-om 20.000,00 eura.

Cijene predmetne robe, prema prihvaćenoj ponudi broj 165088 od 16.06.2026. godine iznosi: eurosuper 95-1 litra iznosi 1,372 eura bez uračunatog PDV-a; 0,288 eura iznosi PDV-e dok ukupna vrijednost iznosi 1,660 eura sa uračunatim PDV-om; eurodizel -1 litra iznosi 1,372 eura bez uračunatog PDV-a, 0,288 eura iznosi PDV-a dok ukupna vrijednost iznosi 1,660 eura sa uračunatim PDV-om.

Član 4

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva isporuku na benzinskim pumpama Dobavljača u sljedećim gradovima Crne Gore: Kotor, Risan, Podgorica i Bijelo Polje. Ugovorne strane su saglasne da će se vrijednost preuzete robe obračunavati prema tekućim cijenama važećim na dan preuzimanja robe u skladu sa Uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata ("Službeni list Crne Gore" br. 40/26).

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti ugovorenu cijenu virmanski, 60 dana od isteka obračunskog perioda od mjesec dana a na osnovu uredno dostavljenog i ovjerenog zbirnog naloga za plaćanje. Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe-otpremnice. Naručilac je dužan ispunjavati svoje obaveze u ugovorenom roku, u suprotnom, Dobavljač će obustaviti isporuku predmetne robe do potpune naplate zaostalog duga i zaračunati kamatu po zakonom propisanoj kamatnoj stopi.

ROK ISPORUKE

Član 6

DOBAVLJAČ se obavezuje da Naručiocu isporučuje gorivo za službena vozila po zahtjevu Naručioca na benzinskim stanicama u sklopu svoje distributivne mreže na teritoriji Crne Gore. Rok izvršenja ugovora je 12 /dvanaest/ mjeseci od dana zaključavanja ugovora ili do dostizanja procijenene vrijednosti nabavke, u zavisnosti od toga koji od dava navedena uslova bude ranije ispunjen.



Ukoliko ukupna ugovorena vrijednost bude dostignuta prije isteka roka iz stava 2 ovog člana, smatraće se da je rok izvršenja ugovora istekao danom dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti osim ako ugovorne strane ne zaključe aneks u skladu sa zakonom.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako DOBAVLJAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

1. U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponudjenog kvaliteta iz ponude DOBAVLJAČA,
2. U slučaju da se DOBAVLJAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog DOBAVLJAČA.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove DOBAVLJAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se DOBAVLJAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret DOBAVLJAČA.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 8

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10 % od ukupne vrijednosti Ugovora sa rokom važenja 7 dana dužim od datuma važnosti Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora. Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati DOBAVLJAČU garanciju.

Za sve što nije definirano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

GARANCIJA

Član 9

Prilikom primopredaje, predstavnik Naručioca je dužan da izvršene usluge na uobičajen način pregleda i da svoje primjedbe o vidljivim nedostacima saopšti odmah Dobavljaču.

Dobavljač garantuje kvalitet usluge i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak, kvar ili da ponovo izvrši uslugu bez nedostataka (ispunjenje ugovora).

Naručilac je u obavezi da navedene nedostatke pisano prijavi Dobavljaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njegovom uočavanju.

Prijavu nedostatka može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca ili više njih, pod uslovom da Naručilac blagovremeno pisano informiše Dobavljač o imenima ovlašćenih predstavnika. Provjera kontrole kvaliteta sprovoditi dostavljanjem izvještaja- sertifikata o kvalitetu goriva od starne Dobavljača, po pozivu Naručioca.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 10

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 11

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.
Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskih klauzula u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ br.74/19,003/23,011/23,084/24) ništav je.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Član 13

Ugovor stupa na snagu i proizvodi pravna dejstva od trenutka zaključivanja ugovora.
Ugovor se smatra zaključenim onog časa kada Naručilac primi potpisane i pečatirane primjerke predmetnog Ugovora.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 14

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA i 2 (dva) primjerka za DOBAVLJAČA.

**UGOVORNA STRANA
DOBAVLJAČ**

**UGOVORNA STRANA
NARUČILAC**